



Lutamo Iwa Ǹwasundani Iwo bveledzea




Molteno



Duvha linwe na linwe, Nwasundani u tou tshimbila a tshi ya tshikoloni.



Ndi lwendo lulapfhu u ya tshikoloni.
Nwasundani u tama ngavhe a na iñwe
baisigira ya u tshova.





Matsheloni maňwe na maňwe, a tshi ya tshikoloni, Ñwasundani u tshimbila a swika phakhani. A thoma u devhuwa nga u ḥavhanya.

“Ndi tama u tamba hafha ḫuvha ḥothe,” u ralo u humbula.



Ńwasundani a tshimbila a swika bekharani.
U a ima a sedza nga fasitere.

“Ndi tama u ḥa zwińwe zwa zwikukuru,” u ralo
u humbula.





Ńwasundani a tshimbila a swika vhengeleni ḥa zwienda. U a ima a sedza nga fasiṭere.

“Ndi tama ngavhe hezwiļa zwienda zwa phephuļu zwo vha zwi zwanga,” u ralo u humbula.



Nwasundani a tshimbila a swika vhengeleni la muzika. A ima a sedza nga fasitere.

“Ndi tama u vha na mirumba na u guda u i lidza,” u ralo u humbula.





Mafhedziseloni, Nwasundani a ima vhengeleni ja zwitambiswa. Fasītereni hu na baisigira yavhuđi ya ṭađa.

“Yo, ndi funa heiļa baisigira! Lutamo Iwanga ndi lwa uri muňwe a nthengele yone, uri ndi kone u i tshova ndi tshi ya tshikoloni,” Nwasundani u ralo o ḥungufhala.




Duvha li tehelaho, a ndilani yawe ya u ya hayani, Nwasundani a sedza nga fasitere vhengeleni la zwitambiswa.

Baisigira yavhuđi ya ḥada yo ḥuwa! Yo rengiwa!

“Tshuu, vhañwe vhathu vha na mashudu. Ndi tama ngavhe hu nne,” Nwasundani u ralo u humbula o ḥungufhala.





Ńwasundani a fhira nga u ongolowa
vhengeleni ḥa muzika, vhengele ḥa zwienda na
bekharani.

O ḫungufhala luńwesa, ha imi na phakhani uri
a tambe.



Musi a tshi swika hayani, o vha o netesa.

Mme awe vho mu lindela.

“Vhonani, Nwasundani! Vhonani zwe nda ni
rengela!” vha ralo mme.

Ndi baisigira yavhuđi ya ḥada!





Lutamo Iwa Nwasundani lwo bveledzea.

Zwino Nwasundani u tshova baisigira yawe a
tshi ya tshikoloni.

Ha imi na fhetu na huthihi!